

25/12

Član 14.

(Obavljanje personalnih poslova)

Stručna služba za zajedničke poslove obavlja personalne poslove za poslanike i savjetnike.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

(Donošenje provedbenih akata)

- (1) Komisija je dužna donijeti akte za koje je ovlaštena Zakonom o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/09), u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu tog Zakona.
- (2) Akti iz stava (1) ovog člana, donose se uz prethodno mišljenje Ministarstva finansija.

Član 16.

(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija u ovom Zakonu podrazumijeva uključivanje oba spola.

Član 17.

(Prestanak važenja Zakona)

Stupanjem na snagu Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/09) prestaje da važi Zakon o novčanim primanjima poslanika i službenika u Skupštini Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99 i 28/01).

Član 18.

(Stupanje na snagu Zakona)

- (1) Zakon o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/09) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
- (2) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/12) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-18956/12
06. juna 2012. godine
Sarajevo

Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Amir Zukić, s. r.

Na osnovu člana 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/12) i člana 175. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10 - Novi prečišćeni tekst i br. 14/11, 19/11 i 07/12), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici od 06.06.2012. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/08), Zakon o izmjenama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/09) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/12), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

ZAKON

O RADNO-PRAVNOM STATUSU ČLANOVA VLADE
KANTONA SARAJEVO

(Prečišćeni tekst)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Sadržaj Zakona)

- (1) Ovim zakonom uređuje se radno-pravni status članova Vlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada), koji se odnosi na plaće, naknade i druga prava iz radnog odnosa.
- (2) Ovim zakonom utvrđuju se i plaće savjetnika članova Vlade Kantona Sarajevo, a na pitanje naknada i drugih prava savjetnika koja nisu regulisana ovim zakonom, primjenjuju se propisi kojima se uređuju prava državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), Kantona Sarajevo, kao i opći propisi o radu i kolektivni ugovori.

Član 2.

(Primjena drugih propisa)

Na prava i obaveze koje se odnose na radno-pravni status članova Vlade, koja nisu uređena ovim zakonom, primjenjuju se propisi kojima se uređuju prava državnih službenika u organima državne službe u Federaciji, Kantona Sarajevo, kao i opći propisi o radu i kolektivni ugovori.

Član 3.

(Period ostvarivanja prava)

- (1) Prava utvrđena ovim zakonom, članovi Vlade ostvaruju za vrijeme trajanja svog mandata.
- (2) Savjetnik ostvaruje prava utvrđena ovim zakonom najduže za period mandata člana Vlade čiji je savjetnik.

II. PRAVO NA PLAĆU, NAKNADU PLAĆE I DRUGA
MATERIJALNA PRAVA

Član 4.

(Plaća i naknade)

- (1) Članovi Vlade i savjetnici imaju pravo na plaću i naknade, u skladu sa zakonom kojim se regulišu plaće i naknade u organima vlasti Kantona Sarajevo.
- (2) Članovi Vlade pravo na plaću ostvaruju od dana potvrđivanja imenovanja na Skupštini Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština).
- (3) Savjetnici pravo na plaću ostvaruju od dana imenovanja na položaj.

Član 5.

(Donošenje odluke o odobrenju službenog putovanja)

- (1) Putni nalog članovima Vlade izdaje sekretar ministarstva, a odluku o odobrenju službenog putovanja donosi premijer Kantona.
- (2) Putni nalog premijeru Kantona izdaje sekretar Vlade, a odluku o odobrenju službenog putovanja donosi predsjedavajući Skupštine.

Član 6.

(Ostale naknade)

Članovi Vlade imaju pravo na troškove reprezentacije, troškove mobilnog telefona i na upotrebu službenog automobila, u visini i na način koji svojim aktom utvrđuje Vlada.

III. DRUGA PRAVA ČLANOVA VLADE I SAVJETNIKA

Član 7.

(Radni staž i socijalno osiguranje)

- (1) Članovima Vlade i savjetnicima, vrijeme provedeno na radu, u smislu ovog zakona, uračunava se u radni staž.
- (2) Radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa, lica iz stava (1) ovog člana, članovi Vlade i savjetnici dužni su Stručnoj

službi za zajedničke poslove, dostaviti radnu knjižicu i druge personalne dokumente, u roku od 30 dana, od dana stupanja na dužnost.

Član 8.
(Zdravstvena zaštita)

Za vrijeme provedeno na radu, članovi Vlade i savjetnici, ostvaruju prava iz radnog odnosa kao i pravo na zdravstvenu zaštitu i zdravstvenu zaštitu članova svoje porodice, u skladu sa općim propisima.

Član 9.
(Godišnji odmor)

Članovi Vlade i savjetnici imaju pravo na korištenje godišnjeg odmora u vrijeme koje odredi Vlada, u ukupnom trajanju od 30 dana.

IV. RJEŠAVANJE O PRAVIMA I OBAVEZAMA

Član 10.
(Donošenje rješenja)

- (1) O pojedinačnim pravima članova Vlade i savjetnika premijera Kantona, utvrđenih ovim zakonom i drugim aktima, odlučuje rješenjem Komisija.
- (2) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana, može se uložiti prigovor Komisiji.
- (3) Rješenje Komisije po prigovoru je konačno.
- (4) O pojedinačnim pravima savjetnika ministra, utvrđenih ovim zakonom i drugim aktima, odlučuje rješenjem ministar.
- (5) Protiv rješenja iz stava (4) ovog člana, može se uložiti prigovor ministru.
- (6) Rješenje ministra po prigovoru je konačno.

Član 11.
(Primjena odgovarajućih propisa)

Za donošenje i dostavljanje rješenja iz člana 10. ovog zakona, primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se reguliše upravni postupak, a u pogledu rokova primjenjuju se odgovarajuće odredbe federalnog zakona kojima je regulisano rješavanje prava i obaveza državnih službenika.

Član 12.
(Obavljanje personalnih poslova)

Stručna služba za zajedničke poslove obavlja personalne poslove za članove Vlade i savjetnike.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.
(Donošenje provedbenih akata)

- (1) Vlada i Komisija dužni su donijeti akte za koja su ovlaštene Zakonom o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/08), u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu tog zakona.
- (2) Akti iz stava (1) ovog člana donose se uz prethodno mišljenje Ministarstva finansija.

Član 14.
(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija u ovom zakonu podrazumijeva uključivanje oba spola.

Član 15.
(Prestanak važenja zakona)

Stupanjem na snagu Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/08) prestaje da važi Zakon o plaćama i naknadama funkcionera iz oblasti izvršne vlasti i kantonalne uprave u Kantonu Sarajevo, službenika koje imenuje, odnosno postavlja Vlada Kantona Sarajevo i službenika koji rukovode stručnim službama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99 i 28/01).

Član 16.

(Stupanje na snagu Zakona)

- (1) Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/08) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
- (2) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/12) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-18956/12
06. juna 2012. godine
Sarajevo

Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Amir Zukić, s. r.

Vlada Kantona

Na osnovu čl. 21. st. (4) i (5) i 23. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), i čl. 22. i 24. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 73. sjednici održanoj 07.06.2012. godine, donijela je

ODLUKU

O ZADUŽENJU KOD UNICREDIT BANK D. D. MOSTAR ZA KREDITE U IZNOSU OD 11.000.000,00 KM

I

Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) zadužuje se kod UniCredit Bank d.d. Mostar (u daljem tekstu: Banka) za kredite u iznosu od 11.000.000,00 KM, i to za:

LOT I - 6.000.000,00 KM - UniCredit Bank d. d. Mostar
LOT II - 5.000.000,00 KM - UniCredit Bank d. d. Mostar

II

Kreditna sredstva iz tačke I. ove odluke namijenjena su za finansiranje kapitalnih projekata, a prema članu 5. Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu.

III

Kreditna sredstva Banka odobrava pod sljedećim uvjetima:

- iznos kredita 11.000.000,00 KM (6.000.000,00 KM + 5.000.000,00 KM)
- rok otplate 7 godina
- grace period 3 godine (uključen u rok otplate)
- kamatna stopa za LOT I - 5,68% na godišnjem nivou za LOT II - 5,71% na godišnjem nivou
- provizija Banke, po LOT-u 1.000,00 KM jednokratno, unaprijed

IV

Ugovore o kreditu između Kantona i Banke, kao i instrumente osiguranja kredita koji proizilaze iz Ugovora, potpisat će premijer Kantona Sarajevo.

V

Kanton će izdati bjanko ovjerene i potpisane mjenice sa ovlaštenjem za popunu kao instrument obezbjeđenja kredita, a u skladu sa ugovorima iz tačke IV ove odluke.

VI

Tehnički dio projekata, koji će se finansirati iz ovih kredita, realizovat će resorna ministarstva Kantona čiji će se projekti finansirati iz kredita.

VII

Za implementaciju projekata i praćenje realizacije ove odluke zadužuju se resorna ministarstva i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti, sa obavezom polugodišnjeg izvještavanja Vlade i Skupštine Kantona o realizaciji kredita.